



Instytut internih revizora Crne Gore

Zahtjev za produženje važenja sertifikata o stečenom profesionalnom zvanju Ovlašćeni interni revizor

LIČNI PODACI	
Ime:	
Prezime:	
Zvanje:	
JMBG;	
Adresa prebivališta:	
Pošt.broj i mjesto:	
Telefon:	
Fax:	
Mobilni telefon:	
E-mail:	

Pod punom odgovornošću potvrđujem da su dati podaci i dokumenta vjerodostojni i tačni.

U _____, dana ____ . ____ . ____ .

Potpis podnosioca zahtjeva

U prilogu ovog zahtjeva, dostavljam dokaze o ispunjenosti uslova za produženje važenja sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

1. Original/Kopija sertifikata izdatog za prethodni izvještajni period;
2. Kopija sertifikata izdatog za naredni izvještajni period (obezbjeđuje Administracija IIRCG);
3. Dokaz o uplati naknade za produženje validnosti izdavanja sertifikata (50 €);
4. Dokaz o uplati godišnje članarine za izvještajni period;
5. Dokaz o stečenih 80 sati kontinuirane edukacije (CPE) tokom izvještajnog perioda-40 CPE sati po godini (vidjeti Prilog 1-4);



PROLOG 1:

Dokaz o stečenih 80 sati kontinuirane edukacije (CPE) tokom izvještajnog perioda

1. Prisustvovao/la sam Konferenciji interne revizije:

- a) Naziv Konferencije: _____
- b) Naziv organizatora Konferencije: _____
- c) Datum i mjesto održavanja Konferencije: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende Konferencije
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu Konferenciji sa brojem osvojenih CPE sati.

- a) Naziv Konferencije: _____
- b) Naziv organizatora Konferencije: _____
- c) Datum i mjesto održavanja Konferencije: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende Konferencije
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu Konferenciji sa brojem osvojenih CPE sati.

Napomena: Broj kopija ove strane (koja se štampa i dostavlja u Institut) zavisi od broja prisustva konferencijama od strane IIRCG člana, po osnovu koji se podnosi zahtjev za produženje važenja sertifikata.



PROLOG 2:

Dokaz o stečenih 80 sati kontinuirane edukacije (CPE) tokom izvještajnog perioda

2. Prisustvovao/la sam Seminaru/Radionici u vezi interne revizije:

- a) Naziv Seminara/Radionice: _____
- b) Naziv organizatora: _____
- c) Datum i mjesto održavanja: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu sa brojem osvojenih CPE sati.

- a) Naziv Seminara/Radionice: _____
- b) Naziv organizatora: _____
- c) Datum i mjesto održavanja: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu sa brojem osvojenih CPE sati.

Napomena: Broj kopija ove strane (koja se štampa i dostavlja u Institut) zavisi od broja prisustva seminaru/radionici od strane IIRCG člana, po osnovu koji se podnosi zahtjev za produženje važenja sertifikata.



PROLOG 3:

3. Ostale stručne aktivnosti u vezi interne revizije:

- a) Naziv događaja/aktivnosti: _____
- b) Opis:

- c) Datum i mjesto održavanja: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende (ukoliko je primjenjivo)
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu sa brojem osvojenih CPE sati (ukoliko je primjenjivo)

- a) Naziv događaja/aktivnosti: _____
- b) Opis:

- c) Datum i mjesto održavanja: _____
- d) Dostavljam original/kopiju Brošure/Agende (ukoliko je primjenjivo)
- e) Dostavljam original/kopiju Sertifikata/Potvrde o prisustvu sa brojem osvojenih CPE sati (ukoliko je primjenjivo)



Dokaz o stečenih 80 sati kontinuirane edukacije (CPE) tokom izvještajnog perioda

4. Publikacije u vezi interne revizije:

- a) Vrsta publikacije: _____
- b) Naziv publikacije: _____
- c) Datum i mjesto izdavanja: _____
- d) Izdavač: _____
- e) Dostavljam original/kopiju publikacije

- a) Vrsta publikacije: _____
- b) Naziv publikacije: _____
- c) Datum i mjesto izdavanja: _____
- d) Izdavač: _____
- e) Dostavljam original/kopiju publikacije